

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

*Una flor dins un prat  
Que me visa, que me visa  
Una flor dins un prat  
Que me visa e se'n vai*

*Se'n vai dins la vita  
Coma l'aiga, coma l'aiga  
Se'n vai dins la vita  
Coma l'aiga tornarà*

*Una flor dins mon còr  
Que ma parla, que me parla  
Una flor dins mon còr  
Que me parla e me ditz :*

*"Deman sirà l'auba  
E la prima, e la prima  
Deman sirà l'auba  
E la prima de ma vita"*

*Una flor que dança  
Una flor que chanta | Bis  
Que me ditz tot naut  
Que voldriá partir  
Que me ditz tot bas  
Que vòl demorar...*

*Une Fleur dans un pré  
Qui me regarde qui me regarde  
Une fleur dans un pré  
Qui me regarde et s'en va*

*S'en va dans la vie  
Comme l'eau, comme l'eau  
S'en va dans la vie  
Come l'eau reviendra*

*Une fleur dans mon corps  
Qui me parle, qui me parle  
Une fleur dans mon corps  
Qui me parle et me dit :*

*Demain sera l'aube  
Et le printemps, et le printemps  
Demain sera l'aube  
Le printemps de ma vie*

*Une fleur qui danse  
Une fleur qui chante  
Qui me dit tout haut  
Qu'elle voudrait partir  
Qui me dit tout bas  
Qu'elle veut rester...*

Creacion Arnaud Pauthier

Michel Puyrigaud

- 1 -

## Les Zozos Polka

$\text{♩} = 160$

Chant

1 U - na flor dins un prat Que me vi - sa, que me vi - sa

5 Ch U - na flor dins un prat Que me vi - sa c s'en vai

9 Ch S'en vai dins la vi - ta Co - ma l'ai - ga, co - ma l'ai - ga

13 Ch S'en vai dins la vi - ta Co - ma l'ai - ga tor - na - rà



**Transcripcion, revirada, lo patrick Ratinòc**

**Chanté par: Patrick Ratineaud, instituteur itinérant d'occitan et les chanteurs du groupe "G-VOC".**

**Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier,diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.**

**Concepcion realizacion lo Jan Delatge**